

Joco MARJANOVIĆ:

USTANAK NA KOZARI I PRVE PARTIZANSKE ČETE

Rešto bih rekao o početku ustanka na Kozari. Postoji naknadno kazivanje, čak i izmišljanje, kao da je ustank strogo unaprijed pripremljen i organizovan. Međutim, stvari tako ne stoje. Tačno je da smo išli sa jasnom idejom da treba da se odupremo okupatoru, da damo otpor, a naročito kada je napadnut Sovjetski Savez. Orientacija nije bila na ustank, bar što se tiče toka i priprema otpora na Kozari. Mi smo u Kozari, naime u selima Kozara, u početku išli na diverzije, na stvaranje udarnih grupa, gerilskih grupa, kako smo ih tada zvali koje su imale zadatku da uništavaju čvorne tačke u saobraćaju, telefonske veze, mostove, da onesposobimo rudnik Ljubiju itd. Istina, u planu smo imeli i eventualno napadanje na neprijateljske žandarmerijske stanice i sl.

Ono što će kasnije doći u vidi masovne bune niko nije imao u glavi. Međutim, mora se istaći važna uloga partijake i skojevake organizacije i izvjesnog broja simpatizera iz Prijedor i okoline u pripremama za oružani otpor. Posebno se može zahvaliti autoritetu dr Bladenu Stojanoviću. Uporedo sa tim, aktivnu ulogu odigrali su komunisti i skojevci, te naši simpatizeri, iz Bosanske Dubice i Bosanskog Novog, kao i sa sela. Bilo je i ljudi koji su prije rata pripadali raznim organizacionim strankama, zatim "Seljačkom kolu". Knogi od njih će kasnije uzeti aktivnog učešća u borbi, postati odbornici, koman-

diri i komandanti: Žarko Zgonjanin, Lazo Lazić i mnogi drugi.

Izlaskom izvjesnog broja drugova iz Frijedora i napadom na Sovjetski Savez otpočela je politička kampanja i rad oko priprema na otpor. Vladala je, presto rečeno, nabijena atmosfera. Sve je bilo kac naselektrisano. Trebalo je samo ne-gdje da plane. Samo jedna varnica. Tako se zna da je u Međuvodju, u stvari slučajno, izbio otpor jer su komunisti bili na sastanku i dogovarali se o načinu pružanja otpora. Za to vrijeme neprijateljska patrola se približavala i stražar koji je obesbjedjivao održavanje sastanka zapusao je, a to je bilo dovoljno kao znak da podje sav narod. To je dalo povodu ustanicima iz okoline Knežice da napadnu žandarmerijsku stanicu na Knežici i da je zaузmu. Ovi pucnji otkluknuli su daleko do Strigove i dalje prema Bosanskoj Kostajnici pa i prema Frijedoru. Mi smo se pripremali za izvodjenje diversija, ali je u isto vrijeme izvršen napad na opština Palančić, da se oslobode taoci koji su ovde zatvoreni.

Uslijedilo je i masovno dizanje na ustanak i uspostavljanje frontalne odbrane. Mi smo se veoma mnogo mučili, presto rečeno, muku mučili kako se osloboediti fronta, odnosno kako preći na frontalne borbe, da bi stvorili jezgra partizanskih četa. Poslije partijske konferencije na Knežici, sredinom avgusta 1941, zaključeno je da se stvari odred iz svih ustaničkih grupa na Kozari.

U to vrijeme neprijatelj nas nije napadao. On je svoje snage i orijentaciju usmjerio na Drvar, jer je Drvar bio zaузет. Iza toga, kada je bio oslobođen, odnosno zaузet Drvar, neprijatelj se plašio da ne dodje do slične situacije oko Frijedora i Ljubije pa je drugom polovinom avgusta uslijedilo čiš-

ćenje terena Kosare. To je u stvari bio napad na naš front i pokušaj gušenja ustanka. Skoro da bi se moglo reći da nam je to, što ćemo tek kasnije vidjeti, dobro došlo, pošto smo se u većini organizovano, a ponegdje i neorganizovano, povukli duboko u Žumu i izbjegli pružanje otpora neprijatelju. Neprijatelj je u avgustu, septembru i prvoj polovini oktobra 1941. usmjerio svoju glavnu aktivnost na teren oko Drvare, jer je tamo bila stvorena slobodna teritorija. Mi smo bili ostavljeni. To nam je upravo pogodovalo da smo mogli da se organizujemo i da stvorimo tri jesgra, tri grupe, zapravo tri čete koje će kasnije postati jesgre kosarskog odreda.

Na Kozari, u to vrijeme, mi imamo odred kojim rukovodi Josip Mačar - Šoša. Odred je sastavljen od lješljanskih rudara i ljudi iz okolnih sela. To je prava gerilска jedinica.

U vrijeme nadiranja neprijatelja i raspuštenja frontova ili, kako se obično govorilo, kada su pukli frontovi, ova grupa tzv. prijedorskog sektora fronta, /kraj od Dragotinje i Svodne do Kosarea, gdje se nalazio dr Mladen Stojanović, Osman Karabegović, Slobodan Marjanović i drugi/ povukla se dublje u Kozaru. Zadržali su se na Vitlovakoj. Ova grupa nema nikakve neposredne veze sa grupom sa bosansko-dubičkog sreza kojom rukovodi Šiljegovići /Boško i Miloš/. Ova grupa se povlači u Kozaru neovisno od tzv. prijedorske grupe. Ostaje samostalna grupa ustanika na Balju prema Bosanskoj Kostajnici i u Strigovi. Pored toga postoji Šošina grupa oko Lješljana. To su četiri grupe. I Veljo Stojnić, koji je bio u Miljakovcima i Rakelicima, stvorio je grupu, ali se ona raspala.

Zajedno sa dr Mladensom Stojanovićem povukli su se ustanici sa prijedorskog areza /od Kosarea pa do Dragotinje/. Od

Dragotinje su Žarko Zgonjanin, Sava Kesar, Mikan Marjanović; zatim oni koji su došli iz grada: Ranko Lipka, Ivica Marušić, Slobodan Marjanović, braća Mile i Đuro Vučenović.

Sastali smo se u Kozari, na Vitlovačkoj. U to vrijeme, nismo imali neposredne veze sa dubičkom, kostajničkom i dobrljinako-lješljanskom grupom. Sada smo se i mi razdvojili u dvije grupe. Stvorena su tzv. dva odreda.

U odred koji će krenuti na Karan u koji sam i ja stjecajem okolnosti ušao određen je Žarko Zgonjanin sa grupom. Mi smo protestovali protiv razdvajanja /Ilija Stojanović, ja i još neki iz prijedorske grupe/. Prišao nam je Slobodan Marjanović i rekao da to nema smisla: kako odredi štab, onako treba da bude!

Moran napomenuti da sam imao sreću, da sam jedan od rijetkih, koji je prošao kosarski front uzduž i poprijeko. Još dok su trajali frontovi iz Bošića, gdje su bili Kladen i Oasan, poslani su Saad Kidžić i Ilija Stojanović sammom na sektor prema Bosanskoj Kostajnici, na Balj. Prošao sam takođe kroz front prema Bosanskoj Dubici kojim je rukovodio Boško Šilješović. Pošto su se Saad i Ilija vratili, ja sam sa Nićom Burlanom otišao na Dinaru poviše Dobrljina, zatim sam došao kod Loča kod koga sam bio 5-6 dana. Opet sam se vratio na Balj, gdje je frontom rukovodio Miloš Bajalica. Ovdje je situacija bila slična Podgrmečkoj gdje su postojali tzv. puškari. Naime, vladalo je pravilo da se držanje položaja vrši naizmjenično, tako da su se mijenjali. Međutim, na drugim dijelovima fronta kod Loča i prema Prijedoru toga nije bilo. Svako je imao svoju pušku. Razmišljali smo kako kod Baljčana da stverimo odred po uzoru na Ločin. Ali uslijedila je ofanziva i čišćenje Kozare.

Šene je to zateklo u Čitluku. Razmišljao sam da li da krene na Balj ili u Kozaru. I najposlijе sam pošao u Kozaru.

Izbio sam u Kozaru i našao tsv. prijedorsku grupu o kojoj sam podoeo da pričam. Dakle, bilo je protestovanja zašto se razdvajamo u dvije grupe. Mnogi to sada drukčije predstavljaju. Tada smo se razvojili u dvije grupe. Od naše grupe odredjen je za komandira - Žarko Zgonjanin, a za komesara Mile Lulić, za pomoćnika komesara Rajko Radetić, a ja sam postao sekretar partiske čelije. Ta grupa treba da krene na Karan. Tu su bili drugovi sa Karana i neki od Strigove itd. Na drugoj strani ostala je grupa sa dr Mladenom Stojanovićem i Osmanom Karabegovićem, gdje su bili Slobodan Marjanović i ostali. Sjećam se da se njima pridružio i Ilija Stojanović, koji je sam bio protiv razdvajanja i odredjen u karansku grupu, ali se izdvojio i priključio se drugoj grupi. Sada smo podijelili nečto seli, brašna i ostalih namirnica i tako se restali.

Zadatak nam je ovakav bio. Krenuti na Karan i ako možemo da se tamo održimo da tu ostanemo, a ako ne možemo onda da srušimo most na Prljugovcu i oko Svodne a zatim da predjemo u sela Podgrmeča.

Grupa sa Mladenom i Osmanom krenula je dalje u Kozaru i smjestila se na mjestu Projsa. Tako su se stvorila dva jazgra, odnosno dvije čete. Ki smo stigli na Karan i to će postati karanska četa i kasnije jazgro 1. batuljona.

Kada smo stigli na Karan bilo je izvjesne demoralizacije. Čak su neš i neki borci napustili. Nastala je diskusija oko toga šta dalje raditi. Zastupali smo stanovištę da treba ostati na ovome mjestu. Uskoro smo uspostavili vezu sa Šošinom grupom. Imao sam sreću da sam bio poslan od strane Ivice - Ratka

Marušića da idem kod Šoše. Međutim, htio bih da napomenem da je Mile Lalić bio odredjen za komesara naše grupe, ali je on demonstrativno istupio izjavivši da ne želi da bude komesar, da se ne slaže sa razdvajanjem na grupe, što je usvojeno, pa je za komesara imenovan Ivica - Ratko Marušić. On se sam javio kao dobrovoljac u našu grupu. U grupi je ostao Mile Lalić, ali ne kao komesar kako je prvobitno bilo odredjeno. Sada su Zarko Zgonjanin - komandir, a Ivica Marušić - Ratko, komesar.

Na našem putu iz Kozare sa Vitlovske prema Karanu, kada smo prešli cestu Frijedor - Knežica, a Zarko Zgonjanin otišao ispred nas da izvidja, od nas su se odvojili Mile Lalić, Slavko Radić i Simo Komlenić. To je izgleda bilo na insistiranje Mile Lalića i u dogovoru sa Ratkom da bi oni otišli u sela, da će politički raditi i sl. na što je Ratko pristao. Mi mlađi smo protestovali. Međutim, Ratko je pokazao odlučnost i pustio svu trojicu. Mi smo ih čak nazvali i kukavicama. Jedini od ove trojice Simo Komlenić je ostao na terenu i nije htio da ide, već se kasnije priključio nama, a Radić i Lalić su otišli u Srbiju.

Stigli smo u Karan. Dvije noći smo spavali u štaglju Marjanovića i Kesara. Za to vrijeme smo čuli za Bošu. Kao što sam rekao odredjen sam da krenem Boši. Bio sam na zboru na kojem je bolesni Boša držao govor i rekao: "Ko je spremen na glad, da spava pod bukvom i na dugo putovanje, neka stane na jednu stranu!" Onda je nastalo komešanje među pripadnicima njegovog odreda. On je bio sastavljen od lješljanskih rodara i ustanika sa fronta iznad Dobrljina. Kada je Boša završio govor, prišao sam mu i prenio mu direktivu da treba da ostane u selima. Boša je dobacio: "Ostati. Kako? Kakav je to način?" Uputio je

primjedbe, kritičke primjedbe, na ovakvu odluku štaba. Nošda ovdje počinju izvještne nesuglasice koje će kasnije doći i izbiti u štabu kozarskog odreda.

Borci su se izdvojili i podijelili. Jedni su htjeli da idu sa Šošom, a oni koji nisu bili za to, stajali su u drugoj grupi. Među onima koji nisu htjeli da napuštaju svoja sela i divaju se od kuća, bili su Dušan Bujić, njegov brat Žarko; oni su rekli da treba ostati i braniti sela. U ovoj grupi ostao je Bragan Marin, Zecovi i grupa iz Strigove, te nešto ljudi iz Ahmetovaca i Frusace.

Ja sam Šoši izložio kako se naša grupa, u Kozari, razdvojila. Bilo nam je još nejasno i to. Mi smo došli na Karan, vratili se iz Kozare, a Šoša hoće da vodi svoju grupu u Kozaru. To je i ratku bilo nerazumljivo.

Poslije oclaska Šošinog u Kozaru sada je bilo više grupa. Grupa iz Strigove sa Nićem i Veljkom Zecom; grupa ih Ahmetovaca sa Dragom Marinom i Lason Lazićem, grupa sa dobriljinskog kraja okupljena oko Bujića. Nismo imali veze sa grupom koja se nalazila na Balju. Sa njima će uspostaviti i održavati vezu Veljko i Nićo Zec, jer su bili prvi dana ustanka na ovome frontu.

Šoša je sa svojom grupom stigao u Kozaru i smjestio se na Kedjedjaku. Tu je napravio logor i stvorio jedinicu koja će uskoro postati 1. četa. Nazvana je prijedorakom, iako se nalazila na području bosansko-dubičkog sresa. Duboko u Kozari, iznad Krakovice, ispod Lisine na Lirokom Prijegu, smjestile se štab odreda sa grupom oko Mladena i Čamana. Milan Vrhovac biće im glavni oslonac za djelovanje prema selima Lamovitoj, Omarskoj i prema željezničkoj pruzi Trijedor - Banja Luka. U ovoj

grupi nalazili su se: Slobodan Marjanović, Ilija Stojanović, Esad Midžić, braća Vučenovići, Rade Bašić, Duško Bojanović i drugi. To će postati štab kosarskog odreda i iz toga će nastati jesgro kasnije 5. čete. Jedan broj drugova iz ove grupe, nakon što su se sujestili, vraćen je u sastav Šošine grupe na Medjedjak.

Grupa sa bosansko-dubičkog sreza okupljena oko Boška i Miloša Šiljegovića, povučiće se sa fronta u Kozaru. I među njima je bilo nesuglasica i diskusiju, što je u to vrijeme bilo normalno. Bilo je nesnalaženja, neiskustva, pa su otuda i nesuglasice. Kako ovdje tako i među ostalim grupama bilo je i izvjesne panike. Sjećam se da su nam neki ljudi sa sela govorili: "Lako je vama, gradjanime. Vi ćete se povući u grad. Dobijete propusnice i pobjeći u Srbiju, a mi ćemo ostati ovdje" itd. Šiljegovića grupa povukla se u Kozaru, i zalogovorala na Vitlovsкој. To će biti 2. četa nazvana dubičkom. Posmatrano teritorijalno, ona se nalazi na prijedorском području, ali se naziva dubičkom. To su, kako se vidi, izvjesne nelogičnosti. Mi ćemo ostati na Karanu i bićemo jesgro 3. čete, a kasnije i jesgro 4. bačke čete. Naš osnovni zadatok bio je da se konsolidujemo i da uspostavimo veze sa grupama koje su ostale prema Bosanskom M. vozu, Dobrijinu i Bosanskoj Kostajnici, na Balju. Uslijedio je nesporazum i takoreći sukob među nama.

Ivica Marušić - Katko imao je izvjesno nepovjerenje u mladiince, bili oni sa sela ili iz grada. Više nepovjerenja imao je prema mlađićima iz grada. To nepovjerenje potiče iz vremena frontalne borbe kada se on sukobio s mladićima na dijelu fronta na Palančiću, gdje je bio komandir, pa je smrten. Prijedorčani su likovali. Inače, u vrijeme držanja

fronta, mora se priznati da je štab imao neugodnih situacija sa omladinakom, posalo anarhičnom grupom, kojoj sam i ja pripadao, koja je kritizerski istupala. Nešto je tome doprinjeo i Mile Lalić, koji nije prihvatao taktiku. Smatrao je da ne sprovodimo direktivu, da je ljudost ići na front itd. Međutim, Lalićeva kritika u ono vrijeme bila je netačna i neispravna, iako je on sagovarao stvaranje magacina, bunkera, što će Žoča najbolje sprovesti. Mislim da je Žoča najtemeljitije sprovedio organizaciju i imao kristalnu orijentaciju. Međutim, kod drugih grupa je bilo izvješnjog lutanja, što je potpuno razumljivo.

Kod nas na Karanu je osnovno konsolidacija, odnosno kako ćemo da se organizujemo i učvrstimo. Kako je smatrao da omladince treba vratiti na politički rad na selo. Ja sam mu oponirao, oponirao mu je Rajko Radetić, Horic, Joco Stefanović ist. Tu smo našli na područku Žarka Zgonjanina. Moguće je nezgodno da o tome govorim, ali se sjećam da sam uspio da, tako da se izrazim, uspostavim most izmedju njih. Zašto? Moguće zato što sam bio najpoznatiji medju ovom grupom. To su postali dučnije moji dobri drugovi. Među njima su: Sava Kesar, Mikan Marjanović, Pavle i Petar Marin, Jovo Brdar. Uskoro su nam prišli Laco Lazić i Dragan Marin, sa svojom grupom. Ova grupa postaje jezgro našeg 2. voda. Grupa u kojoj su se nalazili Sava Kesar, Mikan Marjanović i drugi, biće jezgro 1. voda, dok će jezgro 3. voda biti grupa iz Strigove sa braćom Zec. Da bi predobili ovu grupu, poslali smo Rajka Radetića i ona je došla. Odlučili smo se da pravimo logor. Tako smo već imali 3 voda.

Otišli smo zatim prema Dobrljinu i Žuljevici i privukli i one koji su se tamo nalazili. Oni su bili raspoređeni po svima vodovima, ali je većina stupila u sastav 3. voda. Os-

tala je još sama za sebe - baljska grupa. I tu grupu smo privukli i oni će biti jezgro 4. voda. Kada je počelo stvaranje četa, naša grupa na Karanu dobila je naziv - kostajničko-novska četa, kasnije nazvana karanska 3. četa.

Poslije akcije na Podgradce, krajem oktobra 1941. od našeg 4. voda stvara se baljska četa ili po redu 4. četa kosarskog odreda. U ovu četu otišao je Ranko Čipka za komandira, a ja za političkog komesara. Uekoro iz baljske čete, stvorena je na Brusevcu i 5. četa, zvana brusevačka.

Interessantno je istaći da se od svih nas na Karanu najumnije ponašao Žarko Zgonjanin. Žarko je imao veliki autoritet među borcima. Dobro sam se sa njim slagao. On je uvažavao mišljenja drugova. Pogotovo je pažljivo služao moje prijedloge i često se saglašavao. Moguće i zbog toga što smo se poznavali i prije rata. Zbog takvoga Žarkovog stava mi smo uspjeли da spriječimo Ratkove ekstremističke poteze. Brzo smo našli zajednički jesik. Ratko je izvršio ogroman organizacijski rad. On je izvršio sistematski i precizan rad na organizaciji naše čete. Istina, manje u političkom, ali znatno u vojničkom smislu.

U političkom djelovanju mnogo je kasnije doprinjeo Obrad Stišović, koji je u jesen došao za komesara čete. U to vrijeme Ratko je postavljen za komandira čete. Žarko je bio bolestan, pa je izvjesno vrijeme morao da leži.

Naša četa stvorila je svoj logor. To je vrijeme konsolidacije, u septembru i početkom oktobra 1941. Bilo je to upravo poslije naše neuspjeli akcije kod Dobrljina, u rijeci Djurića, gdje smo napali most, mislim da se zove Djurića most. Tu je trebalo da dočekamo neprijateljski voz, koji je prema

obavještenjima bio pun municije i oružja. U ovu akciju krenula je naša 3. četa i mislim l. ili dio prve čete. Poslije neuspjeli akcije, gdje smo zarobili samo 3 puške i 3 šinjela, došlo je do zakletve 3. čete i do zvora. Tu smo imali smotru, neki komad smo dali. Bilo je fiskulturno natjecanje, trčanje i sl. Imali smo i partizanski sastanak i definitivno je na tome partizanskom sastanku nadjen zajednički jezik.

Naime, Ratko je istupio kritički protiv nekih drugova, spominjući i moje ime. Međutim, nije naišao na podršku komesara Obrade Višovića. U početku su tu kritiku bili prihvatali Čoš, pa djelimično i Mladen Stojanović ali se nije naišlo na Obradovu podršku.

Trebalo bi se opet vratiti nazad. Došlo je do sjevranog sukoba između partizanske organizacije i Ratka, u početku kao komesara čete, a docnije kao komandira. Naime, kada razmišljam o tome vidim da u izvjesnom smislu nismo ni mi bili u pravu, a ni Ratko. Ali svakako, isko tvrdnja izgleda subjektivna, mislim da smo mi više bili u pravu. Naime, počelo se sa stvaranjem vojske. Stvarala se vojna organizacija. Studa je moralo nužno da dođe do preokreta i potčinjavanja. Dobro se sjećam da smo, recimo, vodili spor oko priprema i razrade akcije i o tome - da li partizanska organizacija treba da učeštuje u razredi plana ili je to samo stvar štaba. I na toj liniji smo se sukobljavali. Nekima je izgledalo da se mi kao komunisti želimo da petljamo u komandu. Međutim, mi smo želili da se i razrade planova napada što bolje pripremi i da se to raspravlja i sa borcima, a ne samo sa komunistima. Tako smo, na primjer, uspjeli da organizujemo napad na neprijateljsko uporište na željezničkoj stanici Svodna, izvršen 8/9. oktobra 1941. Ova akcija je veoma uspje-

la. Mislim da je poginuo samo jedan borac, a dvojica ranjena. Zahobljeno je dosta oružja, municije, te teški mitraljez. Uništili smo sve postrojenja i onesposobili željezničku stanicu i prugu, koja je udaljena svega 15 kilometara od neprijateljskih uporišta Prijedora i Bosanskog Novog.

Kada je došlo do konsolidacije naših snaga i stvaranja štaba odreda, Ratko je uspostavio vezu sa štabom. U to vrijeme pripremalo se savjetovanje u štabu odreda. Ratko nam je to saopštio i rekao da će on odrediti delegaciju, drugove koji će poći na savjetovanje. Na partijskom sastanku mi smo se tome suprotstavili, pa je bilo određeno da kao delegati podju - Rajko Redetić, Veljko Zec i ja, a ne Mićo Zec i još jeden drug, koji je Ratko odredio. Međutim, Ratko je već poslao obaveštenje u štab odreda, a znao to nije htio da kaže. Mi smo krenuli na savjetovanje u Kozaru. Kada smo stigli na Vitlovačku, tamo su nas dočekali Šoša i Boško Čiljegović, čak nes nisu pustili u logor, nego nas dočekali na ulazu i Šoša je oštro istupio, pročitavši pismo Ratkovo. Mi smo protestovali. On nam je naredio da idemo nezad, da smo snarhisti i sl. ne što smo se suprotstavili. Neki je nešto rekao - i ja, i Rajko i Veljko. Međutim, Šoša se poslužio vojničkim autoritetom komunicujući nam: "Mirno", a zatim: "Na lijevo krug, i u logor!" Mi smo se ljuti vratili. Bili smo bijesni na Ratka. Poslije se Ratko izdvojio sa mnom i pođeo da se opravdava, da je već ranije uputio to pismo i nestojeće da se neki način opravda. Takve smo mi imali sukobe.

Kada je Žoča došao na zakletvu čete i kada je držan partizanski sastanak sjećao se postupka prema nama, a Ratko je opet potegao neke stvari. Naime, Ratko nije vojnim delegatima dočarao da nose puške. Smatrao je da delegati i vodnici treba da

idu u akcije pištoljima. Mi smo se bunili protiv toga. Smatrali smo da je to naše ponižavanje, da je nemoguće ići u akciju pištoljem i uspješno se boriti u tim akcijama. Moguće je Ratko bio pod uticajem vaspitanja u predrtnoj vojsci kada se smatralo da oficiri treba da od oružja nose samo pištolje. Šoće je to drukčije protumačio, smatrajući da mi nećemo da primimo oružje, pa nas je zbog toga očtro napao. Međutim, Obrad Stišović je za kratko vrijeme svoga boravka kod nas sagledao situaciju, pa je nastupio kritikovao Ratka i podržao vodne delegate. Obrad je bio španski borce i uživo je ugled, pa je poslije njegove diskusije i sauzetog stava nastupio obrt, pred kojim je i Šoće ustuknuo. Boško Čiljegović, koji nije trčao i na brzinu se izjašnjavao, kao i Osman Karabegović su to istakli, ali su nam priznali da smo bili među najorganizovanim grupama na Kozari. Neime, oni su izgleda došli ovamo sa pretpostavkom da je naš sastav šaren društvo koje se međusobno sukobljava, da se svadje i sl. ali kada su došli i vidjeli nas, stekli su drukčiju predatevu. Naš stroj bio je imponentan. Bili smo brojčano najjače grupe. Bili smo svi obučeni u crnu odijela koja smo, kako se to govorilo, omurili u jošikovoj koru. Jočiku je Ratko išao sakupljati, a ja sam išao u selo i interesovao se kod seljanki kako se boji odijelo. Onda smo tražili jošikovu koru, kuhalili u kazenima i stavljeli naša odijela koja su dobijala crnu boju. Obojili smo svu našu odjeću.

Sjećam se da smo u selima izdali naredjenje, odnosno progles da se sva vojna spremna mors donijeti i predati u četu. Bili smo veoma dobro obučeni - od porcije i čuture, do ranca telećnjaka, do čebete i šatorskog krila. Sjećam se da sam to

u početku jedva nosio, jer kao gradske djece, nisam navikao na terete. Mnogo sam se namučio dok sam se na sve to navikao.

Kada smo se postrojili u ornim odijelima i sa osoružanjem bilo je, kako narod kaže, šta vidjeti. Mislim da je tu bio i Branko Šabić - Slovenac, sekretar Okružnog komiteta KPJ za Kozaru, koji je poslije prolaza pored nas rekao - "ovo je preva vojska". Tada sam stajao na čelu 1. voda kao vodni delegat pa se dobro sjećam ovoga dana i smotre naše čete.

Medju borcima, od kojih je većina sa selo, nes nekoliko iz grada, uglovnom studenata i djeaka, organizovali smo pjevački hor. Tako smo sve ono što smo učili u Frijedoru ili za vrijeme studije, kao "O klasje moje" i druge recitacije, seda ovđe učili i recitovali. Naša četa je imala dobar pjevački i recitativni hor.

Prvo što sam čitao borcima bile su neke brošure "Sedam sile" o crvenoj armiji, o Kini i sl. Nije bilo drugih knjiga, a letci i radio-vijesti još nisu redovno stizali. Odlozili smo redovno u selu, dok još nisu počele akcije, održavali konferencije, stvarali odbore, postavljali povjerenike, organizovali skojevske aktive i sl. Sjećam se kada sam u jednom selu došao kod učitelja, koji je imao biblioteku sa izdanjima "Srpske književne zadruge" i još nekim. Tu sam našao "Hajduk Stanku" Jenka Veselinovića. Donio sam to u četu i čitao borcima. Pročitao sam im čitavog "Hajduka Stanku". To je bilo vrlo zanimljivo, iško je to sledunjavašo romantičarsko opisivanje ustanika. Borcima je ulazilo u dušu to kako su ustanici stvarali svoju četu itd. Tako je tih mjeseci bio naš politički rad.

Da završim time kako su Beljčani došli u sastav naše čete. Naime, govorkalo se kao da je ona grupa pročetnički

orientisana. Energično sam protiv toga istupao. A zašto? Zbog toga što sam bio na Balju prilikom držanja frontalne borbe. Da bi pridobili Beljčane naš 1. vod otisao je na položaj prema Bosanskoj Kostajnici, dok su oni dolezili u naš logor radi dogovora. Oni su htjeli da ostanu na svome području. Odlučeno je da naš 1. vod, kao najbrojniji krene temo, pa smo pošli i Sava Keser, vodnik i je vodni delegat. Za to vrijeme Beljčani su bili u našem logoru. Mi smo obveznjivali sela ispred Bosanske Kostajnice. Tu smo kuhalili kestenje u kezenu. Čak smo jeli i prijesno kestenje koga je te jeseni bilo mnogo na Balju. Hodao sam po selima i upoznao Slabinju, Bačvanc, Teviju i druga sela. Tu smo ostali desetak dana. Došlo je do konačnog uključenja drugova sa Balja u našu četu. Bila je to jaka, dobro organizovana i homogene jedinica. Četa je iz dana u dan povećavala brojno stanje, pa je temo uslijedilo i stvaranje zasebne 4. baljske čete.

U akciji na Podgradce 23. oktobra 1941. Beljčani su još 4. vod naše 3. čete, a njihov vodnik obrad Davidović. Međutim, to je vrlo brojna i kompaktna grupe. Kako je došlo do toga da naša 3. četa učestvuje sa svoja 4 voda na Podgradce, a poznato je da nije učestvovala u akciji na Mrakovicu, a 4. baljska četa je bila u ovoj akciji?

U to vrijeme, uslijedila je lokalna ofenziva na ovaj kraj. Nas je neprijatelj pokrenuo. Pružili smo mu poslednji otpor na Križu u Pruscima. Tukli smo se sa njim cijeli dan. Neprijatelj nas je razdvojio kolonom koja nam je izbile sa ledja, tako da nas je bilo svuda oko Pestireva /znam da je Ratko tada izgubio naočale/. Onda smo brzo napustili logor, naš improvizirani logor u kome su ostale vrlo primitivne barske ili kako smo ih zvali bajte. Mučen je utisak kada se sjetim toga prvega logora.

pišti bledo i voda koje gazimo. Bilo je suviše dime od vatari koje smo ležili. Sada smo napustili ovaj logor, ali neprijatelj nije našao pored njega. Nije ga otkrio ni spasio.

Neprijatelj nas je zbio prema selu Krivoj Rijeci, Gradini i šumi Planinici. Onda je odlučeno, čak malo i u panici, jer smo smatrali da nam je neprijatelj otkrio logor, da se brzo povučemo. Radije smo uputili grupu boraca prema cesti Prijedor - Knežica, koja je zarobila dželep, stoke više krave. Znam da smo jednu krvu zaklali i jedno poslije podne kuhalili i dobili po košad kuhanog mesa. Poslije smo povukli se prema Kozari. Da bi se osigurali hranom, ostatak stoke trebalo je da gonimo sa sobom. Čak je na partijskom sastanku odlučeno da ja idem sa ovom komorom /da budem komandir komore/. Opisao sam se, jer sam to smatrasao sramotom, ali nije bilo druge, nije se moglo izbjegći. To mi je bio partijski zadatak. Dobio sam 5 boraca sa kojima sam pošao na put goneći stoku. Išli sam za našom kolonom koja je trebalo da predje preko Planinice, onda preko ceste Prijedor - Knežica, a zatim dalje prema Kozari za Vitlovsku. Pao sam, tako reći, sa nogu sa 5 boraca /tu je bio i moj rodjo Mikan Marjanović/. Bilo je na račun toga i Šale i viceva kako sam komandir teleće, odnosno juncće kolone. Vi smo i pored toga zadatak uspješno izvršili i svu grlu dotjerali na Vitlovsku od čega se hranile i naša 2. četa koja je ovde logorovala. Smjestili smo se i odmarali. I 2. četa bila je zahvaćena čišćenjem od strane neprijatelja, ali se uspješno izvukle manevrissanjem.

A sada da nastavim o 4. boljskoj četi. Naredjenje za stvaranje ove čete stiglo je sa zakasnjenjem. Tako se desilo da je prije uslijedilo saznanje o stvaranju 5. čete, nego boljske

4. čete. Peta četa je učestvovala u akciji na Podgradce. Međutim, kada smo došli u sastav naših snaga koje su učestvovali u akciji na Podgradce, odnosno poslije završene akcije, saznali smo da će se od baljskog voda, /4. voda 3. karanske čete/, i još nekih snaga stvoriti 4. baljska četa. Reime, baljski vod već je samostalno djelovao i tek za vrijeme akcije na Podgradce od njega se stvara četa. Ima tu izvjesnih zebuna i mnogi smatraju, a moguće su i u pravu, da je baljski vod u akciji na Podgradce učestvovao kao 4. baljska četa.

Iako je akcija na Podgradce dovoljno obrađena i o njoj ne mislim da govorim, ipak smatram da je ova akcija uslijedila pored ostalog i kao protuuder neprijatelju koji je prije tога izvršio ofanzivu na naše snage.

Kada smo se vratili sa akcije na Podgradce, određen sam za komesara 4. baljske čete, čiji je komandir, kako je poznato, bio Ranko Šipka.

Kako je seda došlo do učešća 4. baljske čete u akciji na Mrakovici, gdje 3. karanska četa nije učestvovala. U novembru 1941. ponovo dolazi do neprijateljske ofenzive i tsv. čišćenja Kozare. Našu 4. baljsku četu neprijatelj je pokrenuo sa položaja koga smo držali pa smo krenuli preko Slobinje, Čeverlije i Vranovca i dalje prema Kozari. Dakle, nismo došli u vezu sa 3. karanskom četom, niti smo išli prema Pastirevu i Planinicu, već prema Kozari. Sjedam se da smo prošli preko sela Robrdjane i Brekinje i prešli preko ceste Knežica - Bosanske Dubice, negdje oko Kirkova ili Medjuvodja, te krenuli dalje uz Liroku Luku u Kozaru. Međutim, naša 3. karanska četa nije išla u Kozaru, već se zadržala negdje oko Pastireva. Stigli smo na Vitlovačku.

Tu smo našli i dr Mladen Stojanović, komandanta našeg odreda.
Bio je krajem novembra 1941.

Kako je neprijatelj pri završetku ofenzive ostavio posedu na Mrakovici, jačine oko 800 vojnika, to je Mladen donio odluku da se izvrši napad na ovu posedu, što je izvršeno 5. decembra 1941. U akciji su učestvovali sve čete, osim 3. karanske, koja izgleda nije uspjela da stigne.

Krajem oktobra, a moguće i novembra, 1941. završava se samostalno stvaranje i djelovanje samostalnih četa u sastavu kozarskog odreda, jer će uskoro uslijediti stvaranje bataljona. To je opet priča za sebe.

Arhiv Bos. krajine B. Luka
ABK 209-008-010